

l29_bcialg_2

(TMQF2PX3ccAGkCijPrtaAh1z2Scr5GkgRFC)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_bcialg_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\ (k4_struct_0 X0 \in k4_bcialg_1 X0) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\ (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((v1_bcialg_2 \\ X1 X0) \Leftrightarrow (r1_bcialg_1 X0 (k4_struct_0 X0) X1))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\ (k4_bcialg_1 X0 = ReplSep (toset (\lambda X1 : \iota. m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ X0))) (\lambda X1 : \iota. r1_bcialg_1 X0 (k4_struct_0 X0) X1) (\lambda X1 : \\ \iota. X1)) \end{aligned} \quad (3)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\ (v1_bcialg_2 (k4_struct_0 X0) X0) \end{aligned}$$